

**DODATAK 3.2.1(III)**  
**SPORAZUM AKCIONARA O GLASANJU**

UGOVOR AKCIONARA O GLASANJU

Između

CRNE GORE

I

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.

**UGOVOR O GLASANJU**

Ovaj **UGOVOR AKCIONARA O GLASANJU** („Ugovor“) je zaključen dana [*datum zatvaranja*] 2010 godine, između Crne Gore, koju zastupa Vlada Crne Gore prema članu [●][●], koju ovde zastupa [●] u skladu sa [●] od [●] („Glavni akcionar“ ili „Crna Gora“) i Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A., akcionarskog društva koje je osnovano i postoji u skladu sa propisima Italije, ima registrovano sedište u 00156 Rimu, na adresi Viale Egidio Galbani 70, Italija, registrovano pod brojem [05779661007] u privrednom registru u Rimu, koga zastupa g-din. [●] u svojstvu [●] („Terna“, a zajedno sa Glavnim akcionarem, „Akcionari“ ili „Strane“). Osim ako je drugačije izričito navedeno, termini sa velikim početnim slovom u ovom dokumentu imaju značenje koje im je pripisano u Aneksu A ovog dokumenta

**PREAMBULA**

IMAJUĆI U VIDU da su na dan (●) 2010.godine Glavni akcionar, Terna i Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica, osnovan i postojeći u skladu sa propisima Crne Gore, sa registrovanim sedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, Crna Gora, registrovan pod brojem 4-0008972/001 u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici („Društvo“), zaključili ugovor o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala („Ugovor o kupoprodaji“), po kom će Terna na taj dan steći približno 22% ukupnog akcijskog kapitala Društva (na potpuno razvodnjenoj osnovi) a putem upisa akcija u postupku povećanja kapitala;

IMAJUĆI U VIDU da su Glavni akcionar, Terna i Društvo na ovaj datum zaključili strateški akcionarski ugovor („Strateški akcionarski ugovor”) u kom su postigli sporazum, između ostalog, oko određenih pitanja koja se tiču upravljanja Društvom (i eventualno bitnim zavisnim društvima), glasanja i raspolaganja Akcijama;

IMAJUĆI U VIDU da strane priznaju i saglasne su da određene odredbe Strateškog i akcionarskog ugovora mogu potpasti pod definiciju Člana 39a crnogorskog Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Crne Gore br. 06/02 od 8. februara 2002. god., i br. 17/07 od 31. decembra 2007.god., sa izmjenama i dopunama koje mogu nastati) („Član 39a“) koji predviđa da ugovor akcionara o glasanju (kako je definisano u tom Članu 39a) ima ograničeni period važenja koji ne može biti duži od 5 godina;

IMAJUĆI U VIDU da su se, u skladu sa odeljkom [3.2.1(iii)] Ugovora o kupoprodaji, Strane obavezale da potpišu na ovaj datum “ugovor akcionara o glasanju”, koji će sadržati i odražavati odredbe Strateškog akcionarskog ugovora koje mogu potpasti pod primjenu Člana 39a;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu sa odeljkom 3.2.1(iii) Ugovora o kupoprodaji, Strane izražavaju želju da zaključe ugovor o glasanju koji sadrži i odražava odredbe Strateškog akcionarskog ugovora, koje mogu potpasti pod primjenu Člana 39a i koji je u saglasnosti sa predviđenim uslovima;

STOGA, imajući u vidu međusobna obećanja i sporazume koji su ovde sadržani, kao i druge relevantne razloge, čije postojanje i dovoljnost Strane ovde potvrđuju, Strane su saglasne oko sljedećeg:

## ČLAN I

### RADNJE KOJE TREBA PREDUZETI U SKLADU SA UGOVOROM

Svaki Akcionar u okviru svoje uloge, saglasan je da (1) obezbijedi izbor lica predloženih od strane svakog Akcionara shodno ovom Ugovoru na njihove odnosne funkcije; i (2) pravo glasa iz Akcija koristi na skupštini akcionara na način koji omogućava postizanje cilja iz prethodne tačke (1) i ostvarivanje i sprovođenje odredbi ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora.

## ČLAN II

### UPRAVLJANJE

## ODJELJAK 2.1.

### Odbor direktora i Komisije.

- a) Društvom će upravljati odbor direktora (“Odbor” ili “Odbor direktora”) koji će imati sedam direktora (“Direktori”). Bez obzira na eventualno drugačije odredbe statuta Društva, osim u slučajevima iz stava (b) dolje, Strane su saglasne, a Glavni akcionar će obezbijediti, da dva Direktora budu postavljena po izboru Terne (svaki od njih „Terni direktor“) a, sve dok je Glavni akcionar vlasnik najmanje 51% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu, najmanje četiri Direktora će biti postavljena prema izboru Glavnog akcionara (svaki od njih „Direktor glavnog akcionara“). Svaki Direktor će obavljati funkciju godinu dana, odnosno za vrijeme do prve naredne Redovne Skupštine akcionara kako je određeno crnogorskim pravom, osim ako bude smijenjen ili da ostavku prije isteka tog perioda. Direktori mogu biti ponovo birani.
- b) Bez obzira na odredbe ovog Ugovora koje eventualno propisuju suprotno, i ne dovodeći u pitanje (i) eventualno pravo Terne da na osnovu mjerodavnog prava i Statuta postavi određene Direktore na osnovu procenta akcijskog kapitala i glasačkih prava u svom vlasništvu, ili (ii) odredbe Odeljka 2.5, pravo Terne da odredi dva Direktora u skladu sa stavom (a) gore pretaće nastupanjem najranijeg od sljedećih događaja: (I) petogodišnjice od Datuma početka rada novog sistema (II) dana kada Terna (zajedno sa svojim Povezanim licima) prestane da bude vlasnik najmanje 15% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu, pod uslovom, međutim, da se u periodu do Datuma početka rada Novog sistema, ova odredba ima primijeniti jedino u slučaju da Terna prestane da bude vlasnik najmanje 15% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu usled jednog ili više prenosa ili ustupanja Akcija od strane Terne (isključujući, dakle, smanjenje ili razvodnjavanje učešća Terne u akcijskom kapitalu i glasačkim pravima u Društvu usljed povećanja kapitala, spajanja, razdvajanja ili neke druge statusne promene ili restrukturiranja) s tim što se prenosi i ustupanja od strane Terne Dozvoljenim sticaocima u skladu sa Odeljkom 4.3 Strateškog i akcionarskog ugovora neće smatrati transferom ili prenosom za svrhu tačke (II), (III) 30 mjeseci nakon efektivnog raskida od strane Društva Ugovora o koordinaciji projekta na osnovu Odeljka 5.2 (a)(i)-(v) ili Odeljka 5.3(a)(iii) Ugovora o koordinaciji projekta, kao i (IV) 31. decembra 2021, u slučaju, i samo u slučaju, da se stvarno puštanje u rad svih Povezanih mrežnih infrastruktura (onako kako je puštanje u rad određeno u Ugovoru o koordinaciji projekta) dogodi na dan ili prije 31. decembra 2018, (svaki od (II), (III) i (IV) označava se u daljem tekstu kao „Datum isteka posebnih prava“).
- c) Na ili neposredno pred Datum isteka posebnih prava ili pete godišnjice Datuma početka rada Novog sistema, Strane, u mjeri u kojoj je to u njihovoj moći, obavezuju se da će iskoristiti glasačka prava i zakonska ovlašćenja kontrole koja imaju kao akcionari Društva (u mjeri u kojoj ih imaju) kako bi obezbijedili da se sazove vanredna Skupština akcionara i održi na kojoj će se usvojiti novi statut Društva, koji neće sadržati niti odražavati odredbe ovog Odeljka 2.1. Radi pojašnjenja, Strane su saglasne da počevši od prve naredne Skupštine akcionara nakon Datuma isteka posebnih prava ili petogodišnjice Datuma početka novog sistema, Glavni akcionar neće imati nikakvu obavezu po ovom

Ugovoru da obezbijedi imenovanje nekog Direktora u ime Terne, što neće dovesti u pitanje prava Terne da u skladu sa mjerodavnim pravom i Statutom imenuje određen broj Direktora po osnovu vlasništva nad kapitalom i pripadajućih glasačkih prava.

- d) Akcionari potvrđuju da, shodno crnogorskom pravu, Manjinski akcionari mogu imati pravo da postave jednog Direktora u Odbor direktora sve dok su vlasnici određenog procenta akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu. Akcionari neće upotrijebiti svoje pravo glasa da postave ili omoguće postavljenje Direktora predloženog od strane Manjinskih akcionara, osim uz pisano odobrenje drugog Akcionara.
- e) U slučaju da neko mjesto u Odboru direktora bude upražnjeno, bez obzira na način kako je do toga došlo, Akcionar koji je postavio Direktora čije je mjesto upražnjeno ima pravo da predloži Direktora koji će zamijeniti Direktora kome je prestala funkcija, u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
- f) Svaki Direktor može biti razriješen u bilo kom trenutku, sa ili bez navođenja razloga, ali samo na zahtjev Akcionara koji je imenovao tog Direktora. O zahtjevu za razrješenje Direktora Akcionar koji zahtijeva razrješenje Direktora će obavijestiti drugog Akcionara pisanim putem. Nakon prijema tog obavještenja, Akcionari će obezbijediti da bude sazvan i što je prije moguće održan sastanak Odbora direktora i/ili Skupštine akcionara, u zavisnosti od toga šta propisuje crnogorsko pravo, radi razrješenja toga Direktora i izbora novog Odbora direktora, i Akcionari će upotrijebiti sva svoja akcionarska prava i uložiće maksimalni napor da obezbijede da dati Direktor bude razriješen, s tim da se podrazumijeva da će Akcionar koji zahtijeva razrješenje Direktora biti odgovoran i da se obavezuje da obešteti drugog Akcionara i Društvo za sve gubitke, štete, obaveze, troškove i rashode (uključujući advokatske honorare i druge troškove) koje drugi Akcionar ili Društvo pretrpi kao rezultat, ili u vezi sa, potraživanjem razriješenog Direktora po osnovu nepropisnog razrješenja ili otkaza, proglašenja tehnološkim viškom ili nadoknadom za razrješenje.
- g) Ako izbor ili razrješenje Direktora (uključujući po osnovu stavova (e) i (f) gore) zahtijeva usvajanje odluke ili preduzimanje neke druge radnje ili korporativnog koraka ili formalnosti, Glavni akcionar i Terna će glasati na odgovarajućoj sednici Skupštine akcionara za postavljenje ili razrješenje Direktora, u zavisnosti od slučaja, po prijedlogu Akcionara koji zahtijeva to postavljenje ili razrješenje, i u potpunosti će postupati u skladu sa, i sprovede što je prije moguće, sve radnje, korporativne korake, odnosno formalnosti (uključujući sazivanje sednice Skupštine akcionara) potrebne kako bi se sprovelo imenovanje ili razrješenje tog Direktora ili izbor novog Odbora direktora, u skladu sa prijedlogom Akcionara koji traži takav izbor ili razrješenje, a sve u skladu sa odredbama ovog Ugovora i mjerodavnog prava.

## ODJELJAK 2.2

### Predsjednik i Zamjenik predsjednika Odbora direktora i Izvršni direktor

Ako postavljenje ili razrješenje Predsjednika, Zamjenika predsjednika, ili izvršnog

direktora Društva („Izvršni direktor“) (kao i relevantna opunomoćenja) zahtijeva donošenje odluke ili preduzimanje neke druge radnje, korporativnog koraka ili formalnosti, Glavni akcionar i Terna će preduzeti, što je prije moguće, sve postupke, radnje, korake ili formalnosti (uključujući glasanje), kako bi sprovelo postavljenje ili razrješenje lica na ili sa date funkcije u skladu sa prijedlogom Akcionara koji traži to postavljenje ili razrješenje, sve u skladu sa odredbama Strateškog akcionarskog ugovora.

### ODJELJAK 2.3

#### Revizor.

Strane potvrđuju da angažovanje trenutnog revizora Društva (KPMG d.o.o.) ističe kada budu usvojeni finansijski izvještaji Društva sa stanjem na dan 31. decembar, 2010. Strane su međusobno saglasne da revizor Društva bude izabran iz redova vodećih međunarodnih revizorskih kuća, uključujući i one koje su navedene u Aneksu 2.3, i obezbijediće da se novo imenovanje izvrši u skladu sa crnogorskim pravom. Revizor Društva se bira na period od jedne godine.

### ODJELJAK 2.4

#### Skupština akcionara.

- a) Opšte. Redovna skupština akcionara se održava jedanput godišnje. Skupština akcionara (redovna ili vanredna) odlučuje o pitanjima u skladu sa a crnogorskim pravom, Statutom, Ugovorom i Strateškim akcionarskim ugovorom. Skupština akcionara se saziva po postupku koji je utvrđen crnogorskim pravom i Statutom, s tim da se podrazumijeva da će, na pisani zahtjev Terne, Glavni akcionar obezbijediti da (uključujući tako što će obezbijediti da Odbor direktora sazove i Skupštinu akcionara) Skupština akcionara bude sazvana bez odlaganja sa dnevnim redom koji odredi Terna u svom pismenom prijedlogu. Dnevni red Skupštine akcionara, odnosno svrha održavanja, navodi se u obavještenju o sazivanju skupštine. Sekretar Društva obezbjeđuje vođenje i izradu zapisnika Skupštine i stara se o njegovom evidentiranju i čuvanju u knjizi zapisnika Društva.
- b) Kvorum potreban za validno održavanje Skupštine akcionara. Ne dovodeći u pitanje odredbe i većinu propisanu stavom (c) dolje, Odeljkom 2.5 ili drugom odredbom Ugovora, većina svih akcija Društva sa pravom glasa činiće kvorum da odlučivanje, osim u slučaju kada je neka druga većina utvrđena relevantnim odredbama crnogorskom prava, Statuta ili ovog Ugovora.
- c) Većina potrebna za validno donošenje odluka Akcionara. Bez obzira na eventualno drugačije odredbe ovog Ugovora ili Statuta, odluka Skupštine akcionara smatraće se usvojenom samo ako: (1) u pogledu nekog Rezervisanog pitanja, najmanje 77% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu bude za tu odluku, pod uslovom da je Terna glasala za; i (2) u pogledu nekog drugog pitanja, ukoliko za glasa većina od ukpnog broja akcija

Društva sa pravom glasa prisutnih ili predstavljenih na Skupštini akcionara, ili druga većina određena relevantnim odredbama crnogorskog prava ili Statuta.

- d) Većina potrebna za validno donošenje odluka Akcionara nakon Određenih događaja. Ako, kao rezultat prenosa akcija ili iz drugog razloga Akcionari ne budu više posjedovali najmanje 77% ukupnog broja akcija i ukupnog broja glasova u Društvu, Akcionari su saglasni da će, ako to bude neophodno, glasati za izmjene Statuta kako bi se omogućilo da donesu odluke po Rezervisanim pitanjima onom većinom glasova koje zajednički posjeduju, s tim da će i po tom novom Statutu većina biti propisana tako da se obezbijediti da potvrđan glas Terne bude neophodan za donošenje i usvajanje takve odluke.

## ODJELJAK 2.5

### Rezervisana pitanja.

Akcionari potvrđuju i saglasni su da je Terna odluku o investiranju shodno Ugovoru o kupoprodaji i odluku da pristupi Strateškom partnerstvu i izgradnji Sistemu nove interkonekcije donijela oslanjajući se na to da će joj biti data određena prava usmjerena ka zaštiti njene investicije u Društvo i u Sistem nove interkonekcije i, ukoliko je to primjenjivo, u Dodatnu mrežnu infrastrukturu koja će joj obezbijediti djelimičnu kontrolu nad aktivnostima Društva i upravljanjem, te da su stoga odredbe iz ovog Odeljka 2.5 i 4.2 i njihovo sprovođenje od suštinske važnosti i ključne su za i presudno su uticale na investiranje i odluke Terne.

- a) Akcionari potvrđuju i saglasni su da se sljedeća pitanja koja se odnose na Društvo imaju smatrati za „Rezervisana pitanja“ (pojedinačno, „Rezervisano pitanje“):
1. izmjene Statuta ili drugih organizacionih akata Društva koje direktno ugrožavaju prava Terne iz Statuta, ovog Ugovora, ili Strateškog akcionarskog ugovora osim izmjena izričito predviđenih u Odeljku 2.1(c) i 2.4 (d) i izmjena koje su neophodne kako bi se reflektovao prestanak važenja Rezervisanih pitanja koja su određena u tački (5) do (20) zaključno u skladu sa Odeljkom 2.5 (b)(i) i izmjena koje su neophodne kako bi se reflektovao prestanak važenja Rezervisanih pitanja u skladu sa Odeljkom 2.5 (b)(ii), nakon što ta Rezervisana pitanja stvarno i konačno prestanu da važe u skladu sa ovim Ugovorom;
  2. prenos cjelokupne, ili suštinski cjelokupne, imovine Društva;
  3. transakcija, uključujući pripajanje, razdvajanje, reorganizaciju ili restrukturiranje, koja bi mogla da ima za rezultat smanjenje ili povećanje Terninog učešća u Društvu (uključujući, radi pojašnjenja povećanje ili smanjenje kapitala bilo koje vrste), s tim da se, nakon petogodišnjice Datuma početka rada novog sistema, povećanje kapitala neće smatrati Rezervisanim pitanjem ukoliko (i) omogućava svim akcionarima da vrše pravo preče

kupovine pro rata ili (ii) se sprovodi putem zatvorene ponude trećim licima da upišu onaj broj akcija koje je i Terna imala pravo da upiše na osnovu prava preče kupovine pro rata svom učešću u Prenosu i pod istim uslovima koji su bili ponuđeni Terni, odmah nakon što Terna propusti da upiše svoj srazmjerni dio akcija po osnovu povećanja kapitala koje je sprovedeno shodno stavki (i) gore;

4. delistiranje Akcija;
5. odobrenje Poslovnog plana Društva i svaka bitna izmjena istog;
6. odobrenje godišnjeg budžeta Društva i svaka bitna izmjena istog;
7. odobrenje planova za izgradnju (i svaka bitna izmjena istih) koji se tiču Povezane mrežne infrastrukture ili Dodatne mrežne infrastrukture, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odredbe tih planova o nabavci materijala;
8. odobrenje Plana razvoja i svaka bitna izmjena istog;
9. finansijsko zaduživanje bilo koje vrste (uključujući izdavanje obveznica ili garancija trećim licima) od strane Društva u vrijednosti koja je pojedinačno po transakciji ili ukupno u kalendarskoj godini veća od 250.000 € (dvijestotinepedesethiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora), ili uspostavljanje ili preuzimanje nekog Tereta na imovini Društva, kojim se obezbjeđuje ili omogućava plaćanje iznosa koji je, pojedinačno po transakciji ili ukupno u kalendarskoj godini, veći od 150.000 € (stotinupedesethiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora);
10. usvajanje odluke o raspodeli dividendi ili sredstava Društva akcionarima, ili usvajanje politike dividendi Društva ili otkup vlasničkih hartija od vrednosti Društva, osim otkupa akcija koji je izričito predviđen u Ugovoru o kupoprodaji kao posljedica ostvarivanja prava otkupa manjinskih akcionara Društva u smislu, ili kao posljedica odluka navedenih u Odeljku 3.1.1 tog ugovora u skladu sa Odeljkom 3.2;
11. nabavka ili raspolaganje (ili ugovaranje istog) (za gotovinu ili na drugi način, uključujući ustanovljenjem sredstva obezbjeđenja, i uključujući zakup ili sličan aranžman): (i) imovinom ili drugim sredstvima (uključujući nekretnine), opremom ili drugom robom koja, pojedinačno po transakciji ili ukupno u bilo kojoj kalendarskoj godini, ima vrijednost višu od 250.000 € (dvijestotinepedesethiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora); ili (ii) akcijama ili drugim

učešćem u kapitalu nekog lica ili imovinskom cjelinom (ili sredstvima koja predstavljaju imovinsku cjelinu) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora).

12. ulazak Društva u projekte zajedničkog ulaganja, partnerstvo, konzorcijum ili sličan aranžman (ili izmjene i raskid istih) koji zahtijeva ili podrazumijeva trošak, investiranje, ulaganje od strane Društva u iznosu većem od 500.000 € (petstotinahiljada eura), osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora;
13. odobrenje transakcije, ili sklapanje ugovora ili aranžmana (ili njihovi raskid ili izmjene) sa Povezanim licima, koji (i) prevazilaze, pojedinačno po transakciji, ili ukupno u bilo kojoj kalendarskoj godini, vrijednost od 250.000 € (dvijestotinepedesethiljada eura), (ii) obezbjeđuju dobijanje bilo kog kredita ili drugih finansija, (ii) odnose se na davanje kredita ili drugu vrstu finansiranja, (iii) nisu zaključeni po slobodnim i tržišnim uslovima, ili (iv) se odnose na dispečing usluge (uključujući pomoćne usluge, naknadu za gubitke na mreži) (u svakom od navedenih slučajeva, osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora);
14. poravnanje u nekom postupku ili povodom nekog tužbenog zahtjeva koji podrazumijeva da Društvo primi ili plati, ili je vrijednost koja je u osnovi te stvari, viša od ukupnog iznosa od 100.000 € (stotinhiljada eura) za bilo koju kalendarsku godinu, ne računajući iznose koji su na konkretan način predviđeni za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora;
15. likvidacija odnosno prestanak Društva;
16. ugovor ili aranžman sa derivatima;
17. nova poslovna aktivnost (ili linija poslovanja) (kroz zavisno društvo ili na drugi način) ako to, po pojedinačnoj transakciji ili ukupno za jednu kalendarsku godinu, podrazumijeva to da će (i) rashodi, troškovi i/ili obaveze Društva, (ii) prihodi s tim u vezi, ili (iii) vrijednost, biti veći od 500.000 € (petstotinahiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora);
18. osnivanje zavisnih društava, osim kada se ulazi u novu poslovnu aktivnost (ili poslovnu liniju) koja je ispod limita iz tačke 17 gore;
19. odluka o tome koju Dodatnu mrežnu infrastrukturu treba graditi (Srbija i/ili Bosna i



Hercegovina) i o šemama njihove implementacije, a posebno, da li će takva infrastruktura biti "javna" ili "privatna";

20. delegiranje ovlaštenja na Direktora, izvršnog direktora, službenika, menadžera, zaposlenog ili zastupnika ili ugovaranje nečeg takvog, ukoliko se delegiranje odnosi na neko od gore navedenih Rezervisanih pitanja.

Radi pojašnjenja, Akcionari potvrđuju i saglasni su da se u vezi sa pitanjima iz tačaka 5 do 8 gore (uključujući i ove tačke), izmjena koja (i) (1) u odnosu na tačke 5 i 6, podrazumijeva povećanje, smanjenje ili odstupanje od neke stavke, parametra, cilja, radnje ili unosa veće od 10% od onoga kako je relevantna stavka određena Poslovnim planom ili godišnjim budžetom ili koja na drugi neki način podrazumijeva vrijednost i/ili inherentni trošak veći od 1.500.000 € (milionpetstotinhiljada eura) ukupno u kalendarskoj godini, ili (2) u odnosu na tačke 7 i 8, podrazumijeva povećanje ili smanjenje ili odstupanje od neke stavke, parametra, cilja, radnje ili unosa više od 10% od onoga kako je relevantna stavka određena planom izgradnje ili Planom razvoja ili koja na drugi neki način podrazumijeva vrijednost i/ili inherentni trošak veći od 2.000.000 € (dvamiliona eura) ukupno u kalendarskoj godini, (ii) se tiče predviđenog roka za završetak Povezane mrežne infrastrukture (ili bitnih etapa), i/ili Dodatne mrežne infrastrukture (ili bitnih etapa) ili koja može izazvati kašnjenje u završetku istih, ili (iii) se odnosi na izvođače glavnih radova na izgradnji, nabavci i/ili projektovanju Povezane mrežne infrastrukture i/ili Dodatne mrežne infrastrukture, uvijek će se smatrati „bitnom“ za potrebe gore navedenog.

- b) Bez obzira na odredbe iz stava (a) gore (uključujući, radi pojašnjenja i tačku 13), Akcionari su saglasni da:

osim u slučajevima iz stava (ii) dolje, nakon petogodišnjice Datuma početka rada novog sistema, „Rezervisana pitanja“ će biti ograničena i uključivaće samo ona pitanja koja su navedena u tačkama (1) do (4) iz stava (a) gore (uključujući i ove tačke).

sva prava koja ima Terna u odnosu na Rezervisana pitanja, u skladu sa ovim Odjeljkom 2.5, pretaće na najraniji od datuma koji čine Datum isteka posebnih prava, i nakon toga se nijedno pitanje neće smatrati Rezervisanim pitanjem;

sljedeća pitanja neće se smatrati Rezervisanim pitanjima:

- (1) ugovori o korišćenju prenosne mreže koje je Društvo obavezno da zaključi po zakonu po regulisanim cijenama u skladu sa standardnim uslovima, suštinski u skladu sa primjerom ugovora koji je priložen uz Aneks 2.6(b)(iii)(1) (osim ako ne bude potrebno napraviti bitne izmjene ovog primjera ugovora u skladu sa mjerodavnim pravom);

- (2) ugovori o sistemskim i/ili pomoćnim uslugama koje je Društvo obavezno da zaključi po zakonu po regulisanim cijenama u skladu sa standardnim uslovima;
  - (3) ugovori sa subjektima koji trguju električnom energijom u skladu sa standardnim uslovima, suštinski u skladu sa primjerima ugovora priloženim kao Aneks 2.5(b)(iii)(3);
  - (4) ugovori o hitnim nabavkama u situacijama kada je hitno postupanje neophodno, kada je sigurnost snabdijevanja korisnika ugrožena;
  - (5) standardni međunarodni MLA i ITC ugovori i njihove izmjene;
  - (6) tekuće transakcije označene u Aneksu 2.5(b)(iii)(6).
- c) Strane su saglasne da će se serija transakcija povezanih po predmetu i vrsti smatrati kao jedna transakcija, a svi iznosi koje tako povezane transakcije obuhvataju biće sabrani kako bi se utvrdilo da li je određeno pitanje Rezervisano pitanje.
  - d) Radi pojašnjenja, i bez obzira na eventualno suprotne odredbe, Strane su saglasne da ovlašćenje za odlučivanje o Rezervisanim pitanjima ili drugim pitanjima koja su prema crnogorskom pravu u nadležnosti Odbora direktora ili Skupštine akcionara, neće biti delegirana nekom direktoru, komisiji, izvršnom direktoru, službeniku, zaposlenom ili nekoj trećoj strani, bez prethodnog pisanog pristanka Terne ili Terninog direktora u skladu sa Odeljkom 2.4(c), odnosno Strateškim akcionarskim ugovorom, u zavisnosti od slučaja.
  - e) Bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora ili Statuta, Glavni akcionar će osigurati da Društvo ne preduzme, niti da ugovori preduzimanje nekog Rezervisano pitanja, te da ne bude odlučeno o Rezervisano pitanju, niti da ono bude sprovedeno od strane Društva bez da je prije toga odluku o tome donela Skupštini akcionara ili Odbor direktora, uz izričit pozitivan glas Terne ili Terninog Direktora u skladu sa Odeljkom 2.4(c), odnosno Strateškim akcionarskim ugovorom, u zavisnosti od slučaja.
  - f) Akcionari su se složili da koriste svoje pravo glasa u dobroj vjeri, vodeći takođe računa u razumnoj mjeri o interesima Društva i razvoju i sprovođenju Sistema nove interkonekcije i Dodatne mrežne infrastrukture.
  - g) Ne dovodeći u pitanje opštost odredbi iz stava (f), Terna se obavezuje da neće koristiti prava koja su joj dodijeljena ovim Odjeljkom 2.6 kako bi blokirala odluku nadležnog organa Društva sa namjerom da se Društvo spriječi u obavljanju neke transakcije ili preduzimanju neke aktivnosti koju obavlja, odnosno sprovodi Terna ili neko njeno povezano lice kao konkurencija Društvu, osim u odnosu na transakcije i aktivnosti koji su u vezi sa mrežnim konekcijama, privatnim interkonekcijama i akvizicijom operatora prenosnih sistema /nezavisnih operatora sistema (njihovih mreža ili samo djelova) u odnosu na koje će Terna moći slobodno da koristi i vrši prava, koja su joj data prema Odjeljku 2.5 bez bilo kojih ograničenja ili restrikcija.

## ODJELJAK 2.6

### Blokada i Pat pozicija

- a) U slučaju da (i) Rezervisano pitanje koje treba da bude riješeno na Skupštini akcionara, koje je bilo na dnevnom redu dva puta tokom perioda od 4 mjeseca ne bude usvojeno od strane Skupštine akcionara zbog nedostatka potvrđenih glasova Terne, i (ii) Akcionari ne uspiju da postignu kompromis u odnosu na to pitanje u roku od 10 dana od datuma poslednje sednice Skupštine akcionara na kojoj to Rezervisano pitanje nije odobreno, takva će se situacija smatrati za „Blokadu“.
- b) Ukoliko je došlo do Blokade, (i) Glavni akcionar može da dostavi Terni, u roku od 10 dana nakon nastanka Blokade, pisano obavještenje (u skladu sa Odjeljkom 6.2) u kojem navodi prirodu Blokade i predlaže rješenje i radnje koje treba preduzeti („Obavještenje o Blokadi“), s tim što će (ii) Glavni akcionar obezbijediti da relevantne odluke i radnje i transakcije ne budu preduzete niti sprovedene bez odluke Akcionara donete u skladu sa ovim Ugovorom i uz kvalifikovanu većinu navedenu u Odjeljku 2.4(c) i 2.5 ovog Ugovora.
- c) U roku od 15 Radnih dana od dostavljanja Obavještenja o Blokadi, specijalna komisija („Upravna komisija akcionara“) koju čine (i) dva predstavnika Glavnog akcionara (koja uključuju ili Predsjednika ili Izvršnog direktora Društva) i (ii) dva predstavnika Terne (koja uključuju izvršnog direktora Terne), sastaje se lično ili putem telefona kako bi raspravila Blokadu. Članovi Upravne komisije akcionara uložice sve svoje napore u dobroj vjeri kako bi riješili Blokadu i postigli dogovor ili drugo prijateljsko rješenje za Blokadu i to što je prije praktično moguće, a tokom traženja rješenja za Blokadu uzeće u obzir interese Društva, uticaj Blokade i/ili predloženog rješenja na očekivanu dobit Akcionara iz Sistema nove interkonekcije i dugoročne interese italijanskih i crnogorskih potrošača električne energije.
- d) Ukoliko u roku od 20 Radnih dana od prvog sastanka ili rasprave u cilju rješavanja Blokade Upravna komisija akcionara konsenzusom nađe rješenje za Blokadu, Glavni akcionar i Terna su saglasni da će u tom slučaju preduzeti sve potrebne radnje kako bi odobrili rješenja koje je donijela Upravna komisija akcionara i osiguraće da Društvo sprovede te radnje bez odlaganja.
- e) Ukoliko Upravna komisija akcionara nije u stanju da konsenzusom postigne rješenje za Blokadu u roku od 20 Radnih dana od svog prvog sastanka ili rasprave na temu rješavanja Blokade, Strane potvrđuju i saglasne su da odgovarajuća odluka Skupštine akcionara kao i odgovarajuće radnje i transakcije neće biti odobrene i sprovedene, te da će se upravljanje Društvom nastaviti u skladu sa tada važećim Poslovnim planom i Planom razvoja, s tim što će se smatrati da je Blokada, ukoliko je procedura za rješavanje Blokade predviđena u stavovima (b) i (c) inicirana u vezi sa: (I) Rezervisanim pitanjem iz tačaka 5, 6, 7 ili 8 Odjeljka 2.5(a) koje, (1) pojedinačno ili zbirno uključuje (pozitivno ili negativno, uključujući kao povećanje, smanjenje ili drugu promjenu) iznose, investicije ili vrijednost veću od 3.000.000 € (trimiliona eura), (2) ima ili može imati za direktnu posledicu kašnjenje sa izgradnjom ili puštanjem u rad Sistema nove interkonekcije i/ili Dodatne

mrežne infrastrukture, s tim što će se kašnjenje u trajanju dužem od 12 mjeseci od isteka bilo kog Roka za puštanje u rad ANI, odnosno Roka za puštanje u rad Dodatne mrežne infrastrukture - kako je definisano u Ugovoru o koordinaciji projekta - uzimajući u obzir eventualna produženja ili suspenzije tih rokova u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta, uvek smatrati "bitnim" za ovu svrhu, ili (II) Rezervisanim pitanjem iz tačaka 15 ili 19 Odjeljka 2.5(a) gore, a nije jednoglasno riješena u skladu ovim stavom (e), prerasla u "Pat poziciju" u smislu ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora u kom slučaju će se primijeniti odredbe Odjeljka 5.1 Strateškog akcionarskog ugovora.

- f) Dalje, Akcionari su saglasni da (i) ako dođe do Blokade ili (ii) Upravna komisija akcionara nije u stanju da postigne konsenzus oko rješavanja Blokade u roku od 20 Radnih dana, nijedan Akcionar niti njegov predstavnik u Odboru direktora ili na drugoj poziciji neće imati pravo da podnese isti prijedlog u periodu od dva mjeseca od nastupanja Blokade, bez saglasnosti drugog Akcionara.
- g) U mjeri u kojoj se Blokada ili Pat pozicija odnosi na Plan razvoja ili budžet ili Poslovni plan Društva ili neko drugo pitanje, sve dok Blokada ili Pat pozicija ne budu riješeni u skladu sa Odjeljkom 2.6 i eventualno Odjeljkom 5.1 Strateškog akcionarskog ugovora ili ne bude odobren novi Plan razvoja, budžet ili Poslovni plan u skladu sa Strateškim akcionarskim ugovorom ili Odjeljkom 2.4(c), u svrhu poslovanja Društva na snazi će ostati poslednji odobreni Plan razvoja, budžet, odnosno Poslovni plan.

### ČLAN III

#### POSLOVNI PLAN I PLAN RAZVOJA

##### ODJELJAK 3.1.

###### Poslovni plan i Plan razvoja.

- a) Strane se, u okviru svojih ovlašćenja, obavezuju da će realizovati svoje pravo glasa i pravo kontrole koje im je kao akcionarima Društva na raspolaganju (uključujući glasanje) tako da obezbijede da se Društvo pridržava i posluje u skladu sa Poslovnim planom, godišnjim budžetom i Planom razvoja koji su usvojeni i izmijenjeni i dopunjeni u skladu sa Strateškim akcionarskim ugovorom.
- b) Strane su saglasne da će se o svakoj izmjeni i dopuni Inicijalnog poslovnog plana, drugog Poslovnog plana i Plana razvoja Akcionari dogovoriti u skladu sa odredbama utvrđenim u Strateškom akcionarskom ugovoru i Odeljku 2.4(c) i 2.5.

### ČLAN IV

TRAJANJE I RASKID;  
OBNAVLJANJE

ODJELJAK 4.1

Trajanje i Raskid

- a) Ne dovodeći u pitanje raniji istek određenih posebnih odredaba ovog Ugovora, kao što je izričito predviđeno u ovom Ugovoru, ili na pravo Strane da raskine ovaj Ugovor, ovaj Ugovor će nastaviti da proizvodi pravno dejstvo, bez ograničenja, a prestaće da važi: (i) onda kada ili Glavni akcionar ili Terna (ili neko Povezano lice Terne, uključujući i Dozvoljene sticaoce) više ne bude vlasnik 5% akcijskog kapitala Društva, s tim što se ova odredba ima primijeniti jedino ako Terna prestane da bude vlasnik najmanje od 5% akcijskog kapitala u Društvu usljed jednog ili više prenosa ili ustupanja Akcija od strane Terne (ovo isključuje, između ostalog, smanjenje ili razvodnjavanje Terninog udjela u akcijskom kapitalu i glasačkim pravima u Društvu usljed povećanja kapitala, spajanja, razdvajanja ili druge statusne promjene ili reorganizacije), s tim što se prenos ili ustupanje od strane Terne Dozvoljenim sticaocima u skladu sa Odjeljkom 4.3 ne smatra prenosom ili ustupanjem u smislu ove stavke (i), (ii) pisanim sporazumom Akcionara, (iii) na petogodišnjicu ovog datuma („Period glasanja“), ili (iv) onda kada Akcionari donesu punovažnu i konačnu odluku ili bude doneta obavezujuća i konačna odluka o likvidaciji Društva, osim radi sprovođenja reorganizacije, rekonstrukcije ili udruživanja, osim odredaba ovog Ugovora koje ostaju na snazi nakon njegovog raskida. Po nastupanju okolnosti navedenih u ovom stavu (a) Ugovor će biti automatski raskinut.
- b) Bez obzira na bilo šta suprotno sadržano u ovom Ugovoru, ukoliko dođe do raskida Ugovora iz bilo kog razloga, odredbe Člana IV i Člana VI ostaju na snazi i primijenjuju se i nakon raskida.
- c) Raskid ovog Ugovora ne dovodi u pitanje odgovornost ili obaveze u pogledu pitanja, obaveza ili uslova koje je relevantna Strana prekršila prije raskida.

ODJELJAK 4.2.

Obnavljanje.

- a) Akcionari će 3 mjeseca prije isteka Perioda glasanja potpisati ugovor („Novi ugovor“) koji sadrži odredbe iz Člana I do VI („Odredbe o glasanju“), kao i obavezu da najmanje 3 mjeseca prije isteka svakog perioda od 5 godina potpišu novi ugovor koji sadrži iste Odredbe o glasanju, osim onih koje isteknu u skladu sa ovim Ugovorom i/ili Strateškim akcionarskim ugovorom. Novi ugovor stupiće na snagu dan prije isteka Perioda glasanja.
- b) Akcionari su takođe saglasni da ukoliko Novi ugovor ne bude propisno potpisan iz bilo kog razloga prije datuma naznačenog u stavu (a) gore, Terna ima pravo da, putem pisanog

obavještenja dostavljenog najkasnije 60 dana prije isteka Perioda glasanja, pisanim putem traži od Glavnog akcionara da produži važenje Odredbi o glasanju, osim onih koje budu istekle u skladu sa odredbama ovog Ugovora i/ili Strateškog akcionarskog ugovora, za dodatni period od 5 godina („Produženi period glasanja“). Ukoliko u roku od 20 dana od prijema zahtijeva Terne, Glavni akcionar u pisanoj formi potvrdi da je važenje Odredbi o glasanju produženo, u tom slučaju će Odredbe o glasanju ostati na snazi do onog od narednih događaja koji najranije nastupi istek važenja Odredbi o glasanju u skladu sa ovim Ugovorom ili Strateškim akcionarskim ugovorom, istek Produženog perioda glasanja i raskid ovog Ugovora.

## ČLAN V

### DODATNI SPORAZUMI

#### ODJELJAK 5.1.

##### Statut i Pravilnik

Ne dovodeći u pitanje Odjeljak 5.3 dolje, u slučaju dvosmislenosti ili neusaglašenosti između odredbi Strateškog akcionarskog ugovora i odredbi Statuta (i/ili Pravilnika) Društva, odredbe Strateškog akcionarskog ugovora imaće prednost u odnosu među Stranama i shodno tome svaka Strana će ostvarivati svoje glasačko i druga prava kao i ovlašćenja koja su joj na raspolaganju na način koji obezbjeđuje postupanje u skladu sa odredbama Strateškog akcionarskog ugovora i, ako je neophodno, osiguraće da se usvoje izmjena Statuta ili Pravilnika Društva. Strane su saglasne da će, ako to već nije učinjeno na prvoj sjednici Skupštine akcionara (ako je primjenljivo), jedan ili više Pravilnika Društva biti izmijenjen na način da odražava odredbe ovog Ugovora i Strateškog akcionarskog ugovora, a sve izmjene ili dopune Pravilnika u odnosu na pitanja koja su tertirana u ovom Ugovoru ili Strateškom akcionarskom ugovoru ili koje mogu uticati na odredbe ovog Ugovora mogu se usvojiti jedino uz potvrđan glas Terninog direktora. Strane su međusobno saglasne da između njih, po ugovornoj osnovi, engleska verzija Statuta ima prednost u slučaju bilo kakve nesaglasnosti između engleske i crnogorske verzije.

#### ODJELJAK 5.2

##### Zavisna društva.

Akcionari su saglasni da se odredbe Člana II shodno primjenjuju na (i) sva zavisna lica Društva koja obavljaju i/ili su uključena u aktivnosti i poslove prenosa električne energije (ako ih ima) i (ii) u pogledu ostalih zavisnih društava Društva koja se osnivaju u skladu sa tačkom 18 Odjeljka 2.5(a), Akcionari će zajedno verifikovati da li i u kojoj mjeri treba primijeniti odredbe Odjeljka II. Shodno tome, svaki Akcionar se obavezuje da svoja

glasačka i druga prava i ovlaštenja koja ima kao akcionar koristi na način kojim se obezbeđuje sprovođenje odredbi ovog Odeljka 5.2 i postupanje u skladu sa njima, a na zahtjev Terne će, ukoliko je to neophodno, obezbijediti da budu usvojene izmjene ovog Ugovora i/ili Statuta neophodne da bi se obezbijedilo sprovođenje odredbi ovog Odeljka 5.3 i postupanje u skladu sa njima, s tim što se ne traži da zavisna lica Društva imaju isti broj članova odbora direktora kao Društvo.

## ODJELJAK 5.3.

### Strateški akcionarski ugovor

U slučaju dvosmislenosti ili neusaglašenosti između odredbi ovog Ugovora i onih iz Strateškog akcionarskog ugovora, odredbe Strateškog akcionarskog ugovora imaće prednost u odnosu među Stranama i shodno tome svaka Strana će ostvarivati svoje glasačko i druga prava kao i ovlaštenja koja su joj na raspolaganju na način koji obezbeđuje postupanje u skladu sa odredbama Strateškog akcionarskog ugovora i, ako je neophodno, osiguraće da se usvoje izmjene ovog Ugovora.

## ČLAN VI

### RAZNO

## ODJELJAK 6.1.

### Mjerodavno pravo; Sporovi; Arbitraža i Odricanje od imuniteta.

- a) Ovaj Ugovor, kao i bilo koji spor ili zahtjev koji mogu proizaći iz njega, ili su u vezi sa Ugovorom ili njegovim predmetom, sprovedeće se i tumačiti u skladu sa materijalnim pravom Engleske, bez uzimanja u obzir njegovih odredbi o sukobu zakona.
- b) U slučaju da dođe do bilo kog spora ili tužbe koja je proistekla, ili je povezana ili se odnosi na bilo koji način na ovaj Ugovor, uključujući, ali ne ograničavajući se na, njegovo tumačenje, sastavljanje, izvođenje, kršenje, raskid, istek ili nevaženje, Strane pristaju da podnesu zahtjev za konačnu arbitražu pred vijeće od tri arbitra po osnovu Statuta arbitraže Međunarodne trgovinske komore („ICC“ i „ICC pravila“).
- c) Vijeće arbitara ima isključivo pravo da donese odluku o svakom sporu. U slučaju bilo kakvog sukoba između ICC pravila i bilo koje odredbe ovog Ugovora, mjerodavan će biti ovaj Ugovor.
- d) Arbitraža se sprovodi na engleskom jeziku u Parizu, Francuska. Svi postupci arbitraže, uključujući rasprave i žalbe, vode se na engleskom jeziku. Strane su saglasne da treba da

preduzmu sve potrebne korarke za zaštitu povjerljivosti svake Povjerljive informacije u svakoj arbitraži i svakom sudskom postupku, uključujući sastavljanje naredbe o povjerljivosti od strane veća arbitraže. Arbitraža može otpočeti na osnovu ovog Ugovora protiv više od jedne strane, a nijedna od Strana iz ovog Ugovora se neće, bez opravdanog razloga, protiviti svom učešću u svojstvu dopunske Strane u arbitraži, koja uključuje drugu stranu. U slučaju da je pokrenuto više arbitražnih postupaka po osnovu ovog Ugovora, Ugovora o kupoprodaji, Strateškog akcionarskog ugovora i/ili Ugovora o koordinaciji projekta, Strane se neće neosnovano protiviti njihovoj konsolidaciji.

- e) Vijeće arbitraže će nadoknaditi preovlađujućoj strani rezumnu naknadu i troškove koje je imala u vezi sa angažovanjem advokata, plaćanjem administrativnih arbitražnih taksi, naknade za člana vijeća i troškove u vezi sa tim, kao i sve druge razumne troškove, u vezi sa arbitražom. Strane su saglasne da obavještenja o bilo kom postupku, izveštaji, komunikacija i bilo koji drugi dokument budu važeći i punosnažni i da treba da budu dostavljani na način koji je predviđen Odjeljkom 6.2. Ni u kom slučaju arbitraža ne može da odluči o kaznenim, posljedičnim i/ili posebnim štetama.
- f) Prije početka arbitraže, čak i posle toga, Strane mogu da podnesu zahtjev nadležnom sudu za privremene mere i druge mere obezbjeđenja.
- g) Svaka Strana stoji iza toga da zaključuje ovaj Ugovor iz komercijalnih razloga i da je ovaj Ugovor u potpunosti u skladu sa građanskim i privrednim pravom. Svaka strana ovim neopozivo i bezuslovno i u punoj mjeri koja je dozvoljena zakonom:
  - 1) izražava saglasnost, da se, ukoliko druga Strana protiv nje ili njene imovine pokrene parnicu, arbitražu ili drugi postupak po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom, neće pozivati na svoj ili imunitet svoje imovine u pogledu tog postupka (koji uključuje, tužbu, sekvestraciju prije presude, drugu sekvestraciju, presudu, postupak prinudnog i drugog izvršenja); i
  - 2) odriče se prava na suvereni ili drugi imunitet koji ona ili njena imovina, bez obzira gdje je locirana, ima ili može da stekne.

## ODJELJAK 6.2.

### Obavještenja.

Obavještenja se Stranama šalju pisanim putem na njihove odgovarajuće adrese koje su utvrđene u Aneksu 6.2 koji je priložen uz ovaj Ugovor. Svaka Strana može da traži da joj se obavještenja šalju na drugu adresu tako što će o tome obavijestiti druge Strane u skladu sa ovim Odeljkom 6.2. Svaka komunikacija koja je po osnovu ovog Ugovora potrebna ili dozvoljena biće na engleskom jeziku, u pisanom obliku i smatraće se da je data po prijemu ako i kada se dostavlja lično ili putem kurira ili priznate avionske službe dostave, ili ako je poslata faksom (izveštaj pošiljaoca o potvrđnom prenosu koji se smatra dokazom



dostave) toj Strani na tu adresu. Ukoliko se obavještenje dostavi ili pošalje faksom na dan koji nije Radni dan ili nakon radnog vremena (6 sati popodne po centralnom evropskom vremenu), to obavještenje se smatra primljenim od početka rada narednog Radnog dana.

### ODJELJAK 6.3

#### Cjelovitost ugovora; Obavezujući ugovor, Ustupanje, Bez korisnika trećih strana.

- a) Ovaj Ugovor, uključujući preambule, Aneксе i Priloge koji su priloženi uz njega, zajedno sa Ugovorom o kupoprodaji, Ugovorima o koordinaciji projekta i dokumentima, instrumentima i drugim ugovorima koji su potpisani ili dostavljeni u skladu sa ovim Ugovorom, sadrži sve sporazume i ugovore između Akcionara u odnosu na Društvo i transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom, i zamjenjuje sve druge sporazume i ugovore, pisane ili usmene, uključujući i dokument sa uslovima ugovora između Društva i Terne od datuma 28. jula 2009. god.
- b) Ovaj Ugovor će biti obavezujući za Strane, njihove sukcesore, naslednike, legatere, sljedbenike, dozvoljene sticaoce, pravne zastupnike, izvršioce i administratore, osim ako je drugačije predviđeno. Nijedno lice osim Strane, i njenih odnosnih sljedbenika i dozvoljenih sticalaca nema nikakva prava po osnovu ovog Ugovora i ničim iz ovog Ugovora se ne prenose bilo koja prava bilo kom licu koje nije Strana u ovom Ugovoru.

### ODJELJAK 6.4

#### Jezik.

Ovaj Ugovor se potpisuje na engleskom jeziku, koji će biti jedini glavni jezik u ovom Ugovoru. U slučaju da je bilo koji prevod ovog Ugovora ili nekog dela napravljen ili je traženo da bude napravljen prema crnogorskom pravu, iz bilo kog razloga ili svrhe, Strane su saglasne da mjerodavna bude engleska verzija, ukoliko dođe do razilaženja ove dve verzije.

### ODJELJAK 6.5.

#### Klauzula o važenju ugovora uprkos ništavnosti određenih odredbi.

Osim ako nije određeno drugačije, ukoliko neka od odredbi ovog Ugovora, ili primjena te odredbe na bilo koje lice i situaciju, postane ništavna, ostatak ovog Ugovora ili primjena ostalih odredbi na lice ili situaciju neće time biti ugrožena. Svaka ništavna i neizvršiva odredba ovog Ugovora se zamjenjuje drugom odredbom, koja je punovažna i izvršiva i najbliže prikazuje prvobitnu namjeru ništavne i neizvršive odredbe. U slučaju da se nakon

toga mjerodavno pravo izmijeni i tumači na način koji bi omogućio da svaka odredba ovog Ugovora koja je bila ništavna sada bude punosnažna, ta odredba će se smatrati punosnažnom od datuma stupanja na snagu tog tumačenja i izmjene.

## ODJELJAK 6.6

### Izmjene; Odricanja.

- a) Ne može se mijenjati, modifikovati ili odricati od nijedne odredbe ovog Ugovora, djelimično ili u cjelosti, uključujući odricanje od ili mijenjanje na drugi način bilo kog zahtjeva glasanja utvrđenog u Odjeljku 2.5, bilo kada bez pisanog sporazuma koji potpisuju (i) Akcionari ili (ii) svaka Strana, ako izmjene, modifikacije ili odricanja direktno utiču ili se odnose na prava (ako ih bude) ili obaveze Društva.
- b) Nikakvo odricanje od neispunjenja bilo kog uslova ovog Ugovora nije izvršivo osim ako je to odricanje sastavljeno u jasnoj pisanoj formi, potpisano i dostavljeno od Strane koja traži to odricanje. Odricanje bilo koje Strane, iz ovog Ugovora, od neispunjenja bilo koje odredbe ovog Ugovora ne smatra se niti se tumači kao trajno odricanje od tog neispunjenja ili kao odricanje bilo kog narednog neispunjenja. Osim kako je izričito naglašeno suprotno u ovom Ugovoru, bilo koji propust ili docnja Strane u ostvarivanju bilo kog prava ili pravnog sredstva po osnovu ovog Ugovora, koje je inače na raspolaganju u odnosu na ovaj Ugovor prema zakonu ili pravičnosti, ne smatra se odricanjem od tog prava ili pravnog sredstva, niti će bilo koje pojedinačno ili djelimično ostvarivanje prava ili pravnog sredstva da onemogućiti svako naredno ili drugo ostvarivanje bilo kog drugog prava ili pravnog sredstva.

## ODJELJAK 6.7

### Troškovi i rashodi.

Svaka strana snosi sve naknade, troškove i rashode koje je napravila u vezi sa pripremom, pregovorima, sklapanjem i sprovođenjem ovog Ugovora.

## ODJELJAK 6.8.

### Posebno izvršenje.

Strane su saglasne da može doći do nepopravljive štete u slučaju da odredbe ovog Ugovora nijesu sprovedene u skladu sa uslovima ovog Ugovora, i Strane će imati pravo na posebno izvršenje odredbi ovog Ugovora i/ili sudsku zabranu ili drugu pravičnu mjeru da bi se spriječilo kršenje ovog Ugovora, kao dopuna bilo kom drugom pravnom sredstvu ili pravičnoj mjeri, i ovim putem se odriču bilo kog prava da zahtijevaju obezbjeđenje ili

polaganje bilo kojeg jemstva u vezi sa dobijanjem bilo koje sudske zabrane ili druge pravične mjere.

## ODJELJAK 6.9

### Primjerci ugovora.

Ovaj Ugovor može da se potpiše u više primjeraka i svi oni čine jedan ugovor, koji je obavezujući za sve Strane u njemu, čak iako sve strane nijesu potpisnici originala ili istog primjerka. U tom smislu, faksimili potpisa su obavezujući za sve Strane u ovom Ugovoru.

## ODJELJAK 6.10

### Opšti principi tumačenja.

U smislu ovog Ugovora, osim ako nije drugačije izričito naglašeno ili ako kontekst zahtijeva drugačije:

- a) termini definisani u ovom Ugovoru, kao što je utvrđeno u Aneksu A koji je priložen uz ovaj Ugovor, obuhvataju jedninu i množinu, a korišćenje bilo kog roda podrazumijeva i ostale rodove;
- b) pozivanje na „Članove“, „Odjeljke“, „stavove“ i druge djelove, bez pozivanja na dokument, odnosi se na pomenute Odjeljke, stavove i druge djelove ovog Ugovora;
- c) pozivanje na stav bez dodatnog pozivanja na Odjeljak je pozivanje na taj stav koji se nalazi u istom Odjeljku u kojem se ukazivanje pojavi, i ovo pravilo se odnosi i na ostale djelove;
- d) izrazi „u ovom dokumentu“, „iz ovog dokumenta“, i drugi slični izrazi ukazuju na ovaj Ugovor u cjelini, a ne na neku posebnu odredbu;
- e) za termine „obuhvata“, „podrazumijeva“ ili „uključujući“ će se smatrati da podrazumijevaju i nastavak „bez ograničenja“;
- f) kada se obračunava broj dana prije kojeg, do kojeg ili nakon kojeg bilo koja radnja treba da se izvrši ili bilo koji korak da se preduzme shodno ovom Ugovoru, dan koji je referentni datum tog obračuna se isključuje pri obračunu tog perioda. Ako posljednji dan

tog perioda nije Radni dan, relevantni period se završava prvog sljedećeg Radnog dana;

- g) svi iznosi koji su izraženi u eurima uključuju i njihovu protivvrijednost u drugoj valuti, zavisno od slučaja;
- h) kada se u ovom Ugovoru navodi da će Strana "postarati", "omogućiti" ili "obezbijediti" nešto, ta Strana je obavezna da omogući ostvarenje takvog cilja, uključujući tako što će koristiti pravo da usmjeri lice ili organ nekog lica ili da obezbijedi da Lice ili organ nekog Lica budu usmjereni i smatraće se u potpunosti odgovornom ukoliko takav cilj ne bude konačno ostvaren.

KAO POTVRDA GORE NAVEDENOG, Strane su potpisale ovaj Ugovor na dan koji je naprijed naveden.

DRŽAVA CRNE GORE

Potpisao: \_\_\_\_\_

Ime:

Funkcija:

TERNA RETE ELLETRICA NAZIONALE S.P.A

Potpisao: \_\_\_\_\_

Ime:

Funkcija:

**ANEKS A**

DEFINICIJE

Navedeni termini imaju sljedeće značenje:

“Dodatna mrežna infrastruktura”, označava (i) Novu interkonekciju Crna Gora-Srbija, i/ili (ii) Novu interkonekciju Crna Gora-Bosna i Hercegovina

“Povezano lice”, označava, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje drugo lice koje direktno ili posredno kontroliše to lice, ili je kontrolisano od strane tog lica ili je pod zajedničkom kontrolom sa prvim licem. Termin “kontrola” (uključujući termine “kontrolisati”, “kontrolisano od” i “pod zajedničkom kontrolom sa”) znači, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje lice (i) koje ima u vlasništvu (direktno ili posredno) više od 50% glasova na redovnoj Skupštini akcionara tog lica, (ii) nad kojim bilo koje lice ima dominantan uticaj na redovnoj Skupštini akcionara tog lica preko direktnog ili posrednog prava glasanja, ili (iii) nad kojim bilo koje lice ima dominantan uticaj preko ugovornih obaveza.

“Ugovor”, označava ovaj Ugovor akcionara o glasanju, sa eventualnim izmjenama i dopunama u skladu sa njegovim odredbama.

“Član 39a” ima značenje koje je dato u Preambuli ovog Ugovora.

“Povezana mrežna infrastruktura”, označava novu prenosnu infrastrukturu na crnogorskoj prenosnoj mreži, koja je neophodna za rad i potpuno iskorišćavanje Nove interkonekcije, koju čini sljedeća infrastruktura: (a) Mrežne konekcije u Crnoj Gori; i (b) novi 400kV dalekovod između postojeće 400kV Pljevalja trafostanice i nove Tivat/Kotor trafostanice, unutar prenosne mreže Crne Gore.

“Odbor”, i “Odbor direktora” označava Odbor direktora Društva.

“Radni dan”, označava svaki dan, osim subote, nedelje ili zakonom određenog praznika u Rimu- Italija ili Podgorici - Crna Gora.

“Poslovni plan”, označava poslovni plan Društva, eventualno dopunjen, izmijenjen, zamijenjen ili ponovo usvojen od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama Strateškog akcionarskog ugovora.

“Statut”, označava Statut Društva u formi kao u Prilogu 1, sa eventualnim izmjenama koje Akcionari dogovore.

“Predsjednik Odbora direktora” ili “Predsjednik”, označava predsjedavajućeg Odbora direktora Društva.

“Društvo”, ima značenje dato u Preambuli ovog Ugovora.

“Pat pozicija”, ima značenje dato u Odeljku 2.6(e) ovog dokumenta.

“Zamjenik predsjednika”, označava zamjenika Predsjednika Odbora direktora Društva.

“Direktor”, označava bilo kog člana Odbora direktora Društva.

“Teret”, označava (kao i “Opteretiti”) zalogu, teret, hipoteku, rješenje o uknjižbi, teret, službenost, uslovnu prodaju ili drugi ugovor o prodaji sa zadržavanjem vlasništva do otplate, nedostatak na pravu vlasništva, založno pravo, hipoteku, zakup, namet, ograničenje prenosa, pravo prve ponude, pravo prvog odbijanja, opciju, pravo preče kupovine, glasački *trust* ili sporazum o glasanju, bilo da proizilazi iz ugovora, zakona ili drugačije.

“Izvršni direktor”, ima značenje dato u Odeljku 2.2 ovog dokumenta.

“Produženi period glasanja“, ima značenje dato u Odeljku 4.2(b) ovog dokumenta.

“Mrežne konekcije u Crnoj Gori“, znači (i) nova AC 400 kV Tivat/Kotor trafostanica, koja uključuje 400 kV sabirnice i ramove, koji su neophodni za infrastrukturu konekcije nove AC 400 kV Tivat/Kotor trafostanice, sa novom Konvertorskom stanicom u Crnoj Gori, crnogorskom postojećom električnom prenosnom mrežom i sa postojećom 400 kV Pljevlja trafostanicom, (ii) 400kV dalekovod koji spaja novu AC 400 kV Tivat/Kotor trafostanicu sa postojećom električnom prenosnom mrežom (posebno, postojećim dalekovodom 400 kV „Podgorica 2 - Trebinje“ u Ulazno-izlaznoj konfiguraciji), i (iii) AC prenosna infrastruktura (dalekovodi i kablovi), ako ih bude, koji spajaju novu AC 400 kV Tivat/Kotor trafostanicu sa novom Konvertorskom stanicom u Crnoj Gori.

“Blokada“, ima značenje dato u Odeljku 2.6(a) ovog dokumenta.

“Obavještenje o Blokadi“, ima značenje dato u Odeljku 2.6(b) ovog dokumenta.

“Inicijalni poslovni plan“, označava inicijalni 5-ogodišnji poslovni plan Društva u skladu sa Strateškim akcionarskim ugovorom.

“Manjinski akcionar“, označava svakog akcionara Društva osim Glavnog akcionara i Terne (i njenih Dozvoljenih sticalaca).

“Novi ugovor” ima značenje koje je dato u Odeljku 4.2(a).

“Nova interkonekcija“, označava novu strujnu interkonekciju između Italije i Crne Gore, koju će činiti sljedeća infrastruktura: (a) uzemljeni kablovi koji povezuju AC/DC Trafo stanicu u Italiji, smeštenu u Cepagatti, sa postojećom italijanskom prenosnom mrežom; (b) AC/DC Trafo stanica Cepagatti, Italija, (c) DC uzemljeni kablovi smešteni na italijanskoj teritoriji koji spajaju AC/DC Trafo stanicu u Cepagatti i izlaz iz mora na kopno (landing point) u Italiji, smešten u Opštini Pescara; (d) cjelokupni podvodni interkonektorski strujni kablovi Visoko-naponske jednosmerne struje (HVDC) koji prolaze između izlaza iz mora na kopno (landing point) u Italiji i izlaza iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori, smešten u Opštini Kotor, uključujući sistem elektroda i odgovarajuće kablove srednjeg napona, koji omogućavaju vraćanje električne energije što će biti korišćeno samo u situaciji rada u vanrednim uslovima; (e) DC uzemljeni kablovi koji su smešteni na crnogorsku teritoriju koji spajaju izlaz iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori i AC/DC Trafo Stanicu u Crnoj Gori; i (f) nova AC/DC Trafo Stanica u Crnoj Gori, uključujući odgovarajuće 400 kV sabirnice i ramove i polja neophodno za infrastrukture povezivanja sa novom AC 400 kV trafostanicom Tivat/Kotor.

“Sistem nove interkonekcije“, označava cjelokupni nov sistem strujne interkonekcije između Italije i Crne Gore koji se sastoji od Nove interkonekcije i Pomoćne mrežne infrastrukture.

“Nova linija interkonekcije između Crne Gore-Bosne i Hercegovine“, označava novi 400kV dalekovod između Pljevalja (Crna Gora) i Višegrada (Bosna i Hercegovina).

“Nova linija interkonekcije između Crne Gore i Srbije“, označava novi 400kV dalekovod između Pljevalja (Crna Gora) i Bajine Bašte (Srbija).

“Datum početka rada novog sistema“, označava prvi dan na koji Sistem nove interkonekcije i bar jedna Dodatna mrežna infrastruktura otpočinu sa punim komercijalnim radom.

“Strana“ ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Dozvoljeni sticaoci“, predstavlja bilo koje Zavisno lice Terne.

“Lica“, označava fizičko lice, bilo koji vid ortakluka, društvo sa ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, trust, zajednički poduhvat, udruženje, društveno pravno lice, pravno neregistrovanu organizaciju, izvršioca, upravnika, pravnog zastupnika, vladu (uključujući bilo koje državno ili javno telo) ili bilo koji entitet, bilo da ima status pravnog lica ili ne.

“Plan razvoja“, označava plan razvoja Društva i koji definiše i sadrži detalje o Povezanoj

mrežnoj infrastrukturi i ostalim ključnim elementima prenosne infrastukture i operativnih aktivnosti neophodnih za pravilan razvoj, valorizaciju i renoviranje crnogorske prenosne mreže, u skladu sa dogovorom Akcionara s vremena na vrijeme, u skladu sa Strateškim akcionarskim ugovorom.

“Glavni Akcionar“ i „Crna Gora“, imaju značenje dato u Preambuli ovog Ugovora.

“Direktor glavnog akcionara“, ima značenje dato u Odeljku 2.1 (a).

“Ugovor o koordinaciji projekta” ima značenje ugovora o koordinaciji projekta, zaključen na današnji dan između Terne, Glavnog akcionara i Društva koji se odnosi, *između ostalog*, na Povezanu mrežnu infrastrukturu i Novu interkonekciju.

“Povezane strane“, označava (i) Glavnog akcionara ili njegovo Povezano lice ili entitet u kome Glavni akcionar ili njegovo Povezano lice ima značajan interes ili Kontrolu (osim Društva), ili (ii) Ternu ili njeno Povezano lice ili entitet u kome Terna ili njeno Povezano lice ima značajan interes ili Kontrolu (osim Društva).

“Rezervisano pitanje“, ima značenje dato u Odeljku 2.5.

“Ugovor o kupoprodaji” ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Akcionar“, ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Upravna komisija akcionara“, ima značenje dato u Odeljku 2.6(c) ovog dokumenta

“Akcije“, označava akcije Društva bilo koje klase (i/ili pravo opcija i upisa) i druge hartije od vrednosti Društva koje se mogu konvertovati u akcijski kapital Društva (uključujući u tu svrhu pravo opcije i upisa), izdatih od strane Društva.

“Datum isteka posebnih prava” ima značenje dato u Odeljku 2.1(b).

“Strateški akcionarski ugovor” ima značenje dato u Preambuli ovog Ugovora.

“Strateško partnerstvo“, označava zajedno (i) ispunjenje Ugovora o kupoprodaji, (ii) zaključenje i sprovođenje Strateškog akcionarskog ugovora, (iii) izgradnju Povezane mrežne infrastukture od strane Društva, i (iv) izgradnju bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture.



“Terna“, ima značenje dato u Preambuli ovog Ugovora.

“Ternin direktor“, ima značenje dato u Odeljku 2.1 (a)

“Odredbe o glasanju“, ima značenje dato u Odeljku 4.2 (a).

“Period glasanja“, ima značenje dato u Odeljku 4.1(a).

## **ANEKS 2.3**

Spisak revizorskih kuća

*[vidjeti Aneks 2.4 Strateskog i akcionarskog ugovora]*

## **ANEKS 2.5(b)(iii)(1)**

Primjer ugovora o prenosu

*[vidjeti Aneks 2.6(b)(iii)(1) Strateskog i akcionarskog ugovora]*

## **ANEKS 2.5(b)(iii)(3)**

Primjer trgovinskog ugovora

*[vidjeti Aneks 2.6(b)(iii)(3) Strateskog i akcionarskog ugovora]*

## **ANEKS 2.5(b)(iii)(6)**

Odobrene transakcije na čekanju

*[vidjeti Aneks 2.6(b)(iii)(6) Strateskog i akcionarskog ugovora]*

## **ANEKS 6.2**

Informacije i obavještenja

*[vidjeti informacije koje je odnose na Ternu i Glavnog akcionara u Aneksu 10.2 Strateskog i akcionarskog ugovora]*

## **PRILOG**

Statut

*[vidjeti Dodatak 1 Strateskog i akcionarskog ugovora]*

### **DODATAK 3.2.1(VII)**

#### **PREDSJEDNIK, IZVRŠNI DIREKTOR, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA I MENADŽERI**

Crna Gora i Terna će u skladu sa odredbama Prilogaa 9 “Strateški akcionarski ugovor” ovog Ugovora dogovoriti imena osoba za pozicije Predsjednika, Izvršnog direktora, Zamjenika predsjednika i menadžera najkasnije 10 Radnih dana prije Dana zatvaranja.

**DODATAK 5.1.11****SPISAK BITNIH UGOVORA**

<b>Lista investicija /capex ugovora koji su još na snazi i nijesu u potpunosti izvršeni na dan potpisivanja</b>				
<b>Projekat</b>	<b>Or. No.</b>	<b>Ime dobavljača</b>	<b>Broj i datum ugovora</b>	<b>Vrijednost ugovora</b>
<b>Izgradnja prenosnog voda 400kV Pg- Tirana i dogradnja Pg 2</b>	<b>1</b>	<b>Fichtner GMBH&amp;CO</b>	2001-40-798 21.02.2005	413.748,47
	<b>2</b>	<b>Dalekovod Zagreb</b>	12971 25.07.2007	10.596.013,78
<b>SS 110/35 Virpazar</b>	<b>3</b>	<b>ABB- Zagreb</b>	8712 16.07.2008	1.418.959,31
	<b>4</b>	<b>Elnos- Banja Luka</b>	8712 16.07.2008	608.734,88
	<b>5</b>	<b>Bemax- Podgorica</b>	8712 16.07.2008	372.305,81
<b>Rasklopna postrojenja Ribarevine i Pg 5</b>	<b>6</b>	<b>Fichtner GMBH&amp;CO</b>	01.08.2007.	601.706,76
	<b>7</b>	<b>Siemens AG Osterreich</b>	1565 16.12.2008	6.021.850,98
	<b>8</b>	<b>Dalekovod Zagreb</b>	1565 16.12.2008	2.740.703,05
<b>Dogradnja SS Mojkovac i SS Andrijevisa</b>	<b>9</b>	<b>Minel- Beograd</b>	7374 29.01.2009	618.001,07
	<b>10</b>	<b>Dalekovod Zagreb</b>	3377 10.07.2009	1.649.375,77

<b>Izgradnja TC sistema</b>	<b>11</b>	<b>Draka-Njemačka</b>	381 15.05.2008	2.380.325,49
	<b>12</b>	<b>Korona-Ljubljana</b>	4733 18.06.2007	253.100,00
<b>Prenosni vod Tivat Kotor</b>	<b>13</b>	<b>Dalekovod Zagreb</b>	5519 13.05.2009	386.191,00
<b>SS Kotor- Škaljari</b>	<b>14</b>	<b>Konzorcijum ABB and Dalekovod</b>	6654 02.06.2009	2.255.218,00
<b>Lists finansijskih ugovora koji su još na snazi i nijesu u potpunosti izvršeni na dan potpisivanja</b>				
<b>Izgradnja prenosnog voda 400kV Pg- Tirana i dogradnja Pg 2</b>	<b>15</b>	<b>KFW-KESH</b>	13077 26.07.2007	9.810.650,68
<b>Rasklopna postrojenja Ribarevine i Pg 5</b>	<b>16</b>	<b>KFW</b>	9468 11.12.2008	3.370.000,00
	<b>17</b>	<b>KFW</b>	9467 23.07.2007	3.639.600,00
<b>Dogradnja SS Mojkovac i SS Andrijevića i izgradnja TC sistema</b>	<b>18</b>	<b>Svjetska banka</b>	3324 24.01.2008	5.240.000,00
<b>Rekonstrukcija elektro sektora</b>	<b>19</b>	<b>EIB</b>	21756 01.08.2002	6.031.352,50
<b>Lista ugovora za redovno poslovanje koji su još na snazi i nijesu u potpunosti izvršeni na dan potpisivanja</b>				
<b>Popravka transformatora u SS 100 kV Nikšić</b>	<b>20</b>	<b>ABS Minel transf.- Beograd</b>	4271 14.08.2009	173.630,00
			Ann. 6424/09	35.758,00

			22.10.2009	
<b>Elektro-naponski transformatori i izolatori</b>	<b>21</b>	<b>Matkom-Niksic</b>	7434 19.11.2009	211.814,46
<b>Radovi na izgradnji u SS Podgorica 2</b>	<b>22</b>	<b>Elnos Banja Luka-Beograd</b>	1882 26.02.2010	123.804,44
<b>Ugovor o osiguranju</b>	<b>23</b>	<b>Lovćen osiguranje, Podgorica</b>	1883/10 26.02.2010	235.593,57
<b>Konsultantske usluge</b>	<b>24</b>	<b>EKC-Beograd</b>	8732/10	141.600,00
			24.12.2009	Mj.11800,00
<b>Zakup telekomunikacionih linija</b>	<b>25</b>	<b>Telekom Crne Gore</b>	13820	157.458,60
			25.10.2004	Mj.13121,55
<b>Isporuca električne energije za pokrivanje gubitaka</b>	<b>26</b>	<b>EPCG A.D. Niksic</b>	4217 30.04.2010	5.000.000,00
<b>Total:</b>				<b>59.487.496,62</b>

<b>Lista ugovora u vezi sa uslugama odvoza i pomoćnim uslugama – ugovori za korišćenje, pokrivanje gubitaka i pravo pristupa prenosnoj mreži koji su još na snazi i nijesu u potpunosti izvršeni na dan potpisivanja</b>				
	<b>Or. No.</b>	<b>Ime klijenta</b>	<b>Broj i datum ugovora</b>	<b>Vrijednost ugovora</b>
<b>Nadoknada za korišćenje prenosne mreže</b>	<b>1</b>	<b>EPCG A.D. Niksic</b>	4219 30.04.2010	Procjena vrijednosti:
				16.000.000,00
<b>Dodatak za</b>	<b>2</b>	<b>EPCG A.D. Niksic</b>	4219	Procjena vrijednosti:

<b>gubitke u prenosnoj mreži</b>			30.04.2010	5.000.000,00
<b>Godišnji ugovor za pravo pristupa prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta</b>	<b>3</b>	<b>EPCG A.D. Nisic</b>	8490/1 17.12.2009	Procjena vrijednosti: 200.000,00
<b>Godišnji ugovor za pravo pristupa prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta</b>	<b>4</b>	<b>Tim za finansiranje energetike</b>	8490 17.12.2009	1.192.287,00
<b>Godišnji ugovor za pravo pristupa prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta</b>	<b>5</b>	<b>GEN-I D.O.O. Beograd</b>	8490/2 17.12.2009	748.387,00
<b>Godišnji ugovor za pravo pristupa prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnog prenosnog kapaciteta</b>	<b>6</b>	<b>Rudnap Group A.D. Beograd</b>	8490/5 17.12.2009	205.696,00

	<b>Ukupno:</b>	<b>23.346.370,00</b>
--	----------------	----------------------



**DODATAK 5.1.13**

**SPISAK IMOVINE**

**Broj: 10-30-31-**

**Podgorica, \_\_\_\_\_ 2010.godine**

**P R E G L E D**

**nepokretnosti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD po listovima  
nepokretnosti sa stanjem na dan 1.09.2010.godine**

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništv a i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
1.	TS 400/11 0 kV Podgor ica 2	KO Tološi  b r . 1 7 8 4	- 3 objekta na parceli br. 3443, - površine 1245+20+60  =1325m <sup>2</sup>	parcele br.3437; 3439; 3440/2; 3441; 3442; 3443; 3444; 3445; 3446; 3446; 2447; 3448; 3449; 3450;34 51 i 3452.  ukupna površina 74.283m <sup>2</sup>	livada 2.klase,  parcele: 3437; 3439; 3440/2; 3444; 3446; 3447; 3448; 3450 i 3451;  njiva 2. klase  parcele: 3440; 3441 i 3452;  njiva 3. klase  parcela: 3449;  pašnjak 3. klase  parcele: 3443 i 3445.	svojina	svojina	Izvršena promjena upisa i dostavljen List nepokretn osti.

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništva i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
2.	TS 400/22 0/110 kV Pljevlja 2	KO  Ilino Brdo  br.442 i 450;	17 objekata na parceli 290/12;  površine 723+578+578+91+20+441+56+ 21+22+14x8+40+56=2918 m <sup>2</sup>	parcela br. 290 pod broj 12 i 10  površine 94442 m <sup>2</sup>  parcela br.290 pod.br. 15  nekatog orisani putevi površina 1/2 od 4455 m <sup>2</sup>	prirodno neplodno zemljište  parcele 290/12 i 290/10.  nekatog risani put  parcela 290/15.  l.n.450	svojina	svojina i  (nekatog orisani put) susvojin a.	Izvršena promjena upisa i dostavljen list nepokretn osti.
3.	RP 400 kV i  TS 110/35 kV  Ribare vine	KO Ravna  Rijeka  br. 70	2 objekta, površine 790+20=810 m <sup>2</sup>  parcela 265	parcela 265  ukupna površine 38146m <sup>2</sup>	dvorište  (livada)	svojina	svojina	Izvršena promjena upisa i dostavljen List nepokretn osti.
4.	TS 220/11 0/35 kV Podgor ica 1	KO Podgoric a II  br. 596	8 objekata na parceli 4542;  površine 576+261+279+278+365+48+34 +251=2092m <sup>2</sup>	parcele 4542 4543 ukupna površina 44024+4 92= 44516m <sup>2</sup>	zemljište uz privredn u zgradu,  parcela 4542 i livada 3. klase parcela 4543.	svojina	svojina	Izvršena promjena upisa i dostavljen List nepokretn osti.
5.	TS 220/11 0/35 kV Mojkov ac	KO Mojkova c  br. 704	objekat na parceli 467/19, površine 372 m <sup>2</sup> ,	parcela 467/19 ukupna površina 4580m <sup>2</sup>	neplodno zemljište  parcela 467/19.	svojina	korišćen je	Donesen o Rješenje kojim je odbijen naš zahtjev za promjenu upisa korišćenja u svojini (za zemljište) Izjavili

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništv a i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
								žalbu Ministarst vu finansija.  Ministarst vo je poništilo Rješenje Uprave za nekretine i predmet vraćen na ponovni postupak.
6.	TS 110/35 kV Nikšić	KO Nikšić br. 717	4 objekta na parceli 3110 površine 545+301+42+47 =935m <sup>2</sup>	parcela br. 3110 ukupna površina 21447m <sup>2</sup>	dvorište, parcela 3110	svojina	korišćen je	Donense no Rješenje o promjeni vlasništva i podnesen zahtjev za izdavanje Lista nepokretn osti i promjenu oblika svojine za zemljište.  Zaključko m odbijen naš zahtjev. Na Zaključak izjavili žalbu Ministarst vu finansija.

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m <sup>2</sup>		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
7.	TS110/ 35 kV Pljevlja	KO Židovići br. 136	3 objekta na parceli 930, površine 510+136+45 =691 m <sup>2</sup>	parcele 930;931; 933 i 935 ukupna površina 10772m <sup>2</sup>	livada 2 klase parcele 933/2 i 935/2 njiva 2 klase parcela 931/2	svojina	svojina	Izvršena izmjena i dostavljen list nepokretn osti.
8.	TS 110/35 kV Berane	KOBudi mlje br. 966	objekat na parceli 1148 površine 966 m <sup>2</sup>	parcela 1148 ukupna površina 4285 m <sup>2</sup>	neplodna zemljišta	svojina	svojina	Izvršena izmjena i dostavljen list nepokretn osti.
9.	TS 110/35 kV Bar	KO Novi Bar br. 581	objekat na parceli 5557 površine 377 m <sup>2</sup>	parcela 5557, ukupna površina 4.856m <sup>2</sup>	livada	svojina	svojina	Izvršena izmjena i dostavljen list nepokretn osti.
10.	TS 110/35 kV Tivat	KOMrčev ac br. 311	3 objekta na parceli 1061, površine 348+134+4 =486m <sup>2</sup>	parcela 1061 i 1063 površine 5643 m <sup>2</sup>	zemljište uz zgradu parcela 1061  pašnjak 2 klase parcela 1063	svojina	korišćen je  (svojina DS Opštine Tivat)	Donešen o rješenje o promjeni vlasništva , podnesen zahtjev za promjenu oblika svojine za zemljište.
11.	TS 110/35 kV Herceg	KO Podi br. 189	2 objekta na parceli 1492 površine 318+54=372 m <sup>2</sup>	parcele 1492;14 93;1494 i 2002; površine 13975 m <sup>2</sup>	dvorište parcela 1492 pašnjak 2 klase parcela 1494 i javni putevi parcela 2002/2	korišćenje	korišćen je	Donešen o rješenje o promjeni upisa vlasnika i promjeni oblika svojine.  Osnovni tužilac izjavio žalbu na Rješenje u dijelu

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m <sup>2</sup>		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
								koji se odnosi na promjenu oblika svojine.  Ministarstvo finansija je poništilo Rješenje u tom dijelu i predmet vratilo na ponovni postupak.
12.	TS      Budva	KO Majine br. 82	objekat na parceli 2901 površine 499 m <sup>2</sup>	parcela 2901; površine 4130 m <sup>2</sup>	zemljište uz privredn u zgradu	korišćenj	korišćen je	Donešen o rješenje o promjeni upisa i promjeni oblika svojine, ali dostavljeni list nepokretnosti nije uskladjena sa donesenim Rješenjem. Podnesen zahtjev za ispravku greške.
13.	TS	KO Gorica br. 46	objekat na parceli 677 površine 463 m <sup>2</sup>	parcela 677 površine 4700 m <sup>2</sup>	krš- kamenjar parcela 677	svojina	svojina	Izvršena izmjena i dostavljen list nepokretnosti.

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
	Danilov							
14.	TS  Cetinje	KO Cetinje I br. 2082	2 objekata na parceli 3016 površine  368+55 =423 m <sup>2</sup>	parcela 3016 površine 4471 m <sup>2</sup>	dvorište parcela 3016	svojina	svojina	Izvršena izmjena i dostavljen list nepokretn osti.
15.	TS  Ulcinj	KO Ulcinj br. 1083	2 objekta na parceli 4880 površine 462+370+370=120m <sup>2</sup>	parcela 4880 površine 4213 m <sup>2</sup>	zemljište uz vanprivre dnu zgradu	svojina	svojina	Izvršena izmjena i dostavljen list nepokretn osti.
16.	DV  Bijelo Polje	KO Bijelo Polje br. 656	2 objekta na parcelama 326 i 1137  164+154=318 m <sup>2</sup>	parcele 213/1; 326 i 1137 površine 2262 m <sup>2</sup>	zemljište uz vanprivre dnu zgradu parcela 213/1 zemljište uz privredn u zgradu parcela 326 i dvorište parcela 1137.	državina svojina	korišćen je	Donošen o rješenje o promjeni vlasnika, ali nije izvršena promjena oblika svojine.  Podnijeli zahtjev za promjenu oblika svojine.

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m <sup>2</sup>		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
17.	Zemlji Gorico	KO Podgoric a II br. 596		parcela 2161/3; 1/2 parcele 2161/1; 2161/3, 2161/4 i 2167.  površine 4.770 m <sup>2</sup>	-		svojina	Zemljište ustupljen o radi privodjenj a namjeni, po Ugovoru broj 10- 00-7787 od 24.06.200 8.godine
18.	Poslov na zgrada  Bulevar  Svetog Petra  Cetinjs kog br 18  Podgor	KO Podgoric a I br. 764	648 m <sup>2</sup> + 239 m <sup>2</sup>	parcela 405 površine 887 m <sup>2</sup>	gradsko- gradjevin sko zemljište	svojina	korišćen je	Aktivnosti na identifikac iji odnosno fizičkoj diobi poslovne zgrade sa Elektropri vredom su u toku.
19.	Poslov na zgrada NDC-a Ul.Mos kovska  br. 39 Podgor ica	KO Podgoric a I br. 177	Zgrada - objekat na parceli br. 1330/2 površine 517 m <sup>2</sup>	-	-	svojina DSSO - Podgorica	svojina DSSO - Podgori ca	Po našem zahtjevu za upis objekta i zemljišta u površini 1.500 m <sup>2</sup> Uprava za nekretnin e Područna jedinica Podgorica je dozvolila promjenu upisa u Listu

	NAZIV OBJEKTA	Katastarska opština i broj lista nepokretnosti	Broj parcele i površina u m <sup>2</sup>		Tip zemljište	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništva i obika svojine
			objekat	Zemljište		objekat-i	zemljište	
								nepokretnosti br. 177 KO Podgorica 1, da se izvrši upis objekta površine 517 m <sup>2</sup> kao svojina DSSO Podgorica, a Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić kao korisnik, a odbijen zahtjev za upis zemljišta u površini 1500 m <sup>2</sup> . Na predmetno Rješenje izjavljena žalba koju Ministarstva finansija uvažilo i predmet vratilo na ponovni postupak.
20.	Odmaralište u Gornjoj Bukovici	KO Gornja Bukovica 342	70 m <sup>2</sup>	12.668 m <sup>2</sup> (55,08% od ukupne površine)	Neplodno zemljište	suposjednik - sudržalac 55/100	suposjednik - sudržalac 55/100	Uprava za nekretnosti Područna jedinica Šavnik donijela



	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
				44,92%				Rješenje o promjeni prava na nepokretn ostima upisanim u posjedov nom listu 342 KO Gornja Bukovica Akcionars ko društvo Prenos u veličini od 55% i EPCG AD Nikšić 45%.
21.	UKT Bjelasi ca	-	-	-	-	objekat (zajedničk a svojina)		Na osnovu raspoloživ e dokument acije i Ugovora iz 1965., 1971, 1979.godi ne i sada važećeg Ugovora iz 1980.godi ne, repetitor za radio staniku UKT Bjelasica je zajedničk a svojina Radio televizije Titograd, Preduzeć a PTT

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
								<p>saobraćaj , Titograd, Vojna pošta 2939 Titograd i Elektrocrn agora Titograd.</p> <p>U posjedov nom listu broj 439 KO Lubnice opština Berane upisan je kao državna svojina Saveznog sekretarij ata za narodnu odbranu.</p>
22.	UKT Lovćen	-	-	-	-	objekat(z ajednička svojina)		<p>Na osnovu raspoloživ e dokument acije i Ugovora iz 1965., 1971, 1979.godi ne i sada važećeg Ugovora iz 1980.godi ne, objekat UKT Lovćen je zajedničk a svojina Radio televizije Titograd,</p>

	NAZIV OBJE KTA	Katastar ska opština i broj lista nepokre tnosti	Broj parcele i površina u m2		Tip zemljišt e	Oblik svojine		Sadašnje stanje po zahtjevi ma za promjen u upisa vlasništ va i obika svojine
			objekat	Zemljišt e		objekat-i	zemljišt e	
								<p>Preduzeć a PTT saobraćaj , Titograd, Vojna pošta 2939 Titograd i Elektrocrn agora Titograd.</p> <p>U listu broj 163 KO Njeguši upisana je Elektropri vreda Crne Gore AD Nikšić, kao nosilac prava korišćenja .</p> <p>Radio difuzni centar kao pravni slebdenik RTT-a i PTT-a je pokrenuo aktivnosti radi upisa objekta na suvlasnik e.</p>

**Dostavljeno:**

**- 10-10**

**- 10-30**

**- 10-30-31**

**PREGLED SAČINILA,**

**Vera Đurović, dipl. pravnik**